

Please support the following sponsors of our

Du-It/Tri-It Series:

Amphipod	Body Glide	Center Cycle	Clif Kids-Zbar	Gameworks
Hammer Gel	nuun	Orca	Pedal Dynamics	RackNRoad
RydeRyders Eyewear	Sara Lee	Sparke Bar	Terra Girl	Yankz Sure Lace System

Lake Sammamish Triathlon

Overall Results

August 26, 2006

Timing by BuDu Racing

Place	Name	Age	----- Swim -----		T-1 Time	----- Bike -----			T-2 Time	----- Run -----			Total Time	
			Rnk	Time		Pace	Rnk	Time		Rate	Rnk	Time		Rate
1	Andrew Neff	46			6:35.4	5	35:40.9	23.6MPH		22	21:19.4	9.29MPH	1:03:35.7	
2	Samuel Verkhovsky	33	10	5:36.2	14:00/K	1:03.1	9	38:07.5	22.0MPH		15	20:37.5	9.60MPH	1:05:24.3
3	Peter Donovan	32	9	5:34.0	13:55/K	0:56.3				391	59:37.7	3.32MPH	1:06:08.0	
4	Eric Atwood	32	71	7:29.4	18:43/K	2:22.6	6	35:44.4	23.5MPH	1:00.5	8	20:04.2	9.87MPH	1:06:41.1
5	Michael Suomi	25				8:23.0	10	38:13.1	22.0MPH	0:51.3	11	20:27.3	9.68MPH	1:07:54.7
6	Mike Vrbanc	47	13	5:54.0	14:45/K	1:34.8	16	39:30.4	21.3MPH	0:57.4	16	20:48.3	9.52MPH	1:08:44.9
7	Todd Behrbaum	38	58	7:21.2	18:23/K	1:13.1	8	38:01.3	22.1MPH		30	22:12.7	8.92MPH	1:08:48.3
8	Mike Pritchard	41	119	7:51.7	19:38/K	1:12.1	13	39:14.3	21.4MPH	0:39.8	5	19:53.9	10.0MPH	1:08:51.8
9	Justin McNell	24	18	6:16.8	15:40/K	1:01.4				42:17.8	3	19:20.9	10.2MPH	1:08:56.9
10	Mark Faulkes	44	36	6:48.5	17:00/K	1:13.5					393	5	3.25MPH	1:09:00.5
11	Mark Drangsholt	49	49	7:08.6	17:50/K	1:04.4	7	36:49.1	22.8MPH	0:46.5	52	23:18.1	8.50MPH	1:09:06.7
12	Doug Jelen	32	8	5:32.4	13:50/K	1:53.0	20	40:02.3	21.0MPH		25	21:46.8	9.10MPH	1:09:14.5
13	Eric Kutter	39	14	6:05.3	15:13/K	1:23.9	15	39:23.8	21.3MPH		39	22:40.3	8.74MPH	1:09:33.3
14	Kevin Knight	51	30	6:40.2	16:40/K	1:36.5	11	38:35.4	21.8MPH	1:02.9	28	22:03.7	8.98MPH	1:09:58.7
15	Maxwell Long	39	23	6:29.6	16:13/K	1:13.6				40:02.5	31	22:19.5	8.87MPH	1:10:05.2
16	Ben Rathkamp	25	43	7:02.8	17:35/K	2:01.0	14	39:19.0	21.4MPH	1:35.9	14	20:36.9	9.61MPH	1:10:35.6
17	Kelly Young	37	125	7:57.2	19:53/K	1:25.8	17	39:34.8	21.2MPH	1:08.7	13	20:29.8	9.67MPH	1:10:36.3
18	Catherine Rodeheffer	40	89	7:37.5	19:03/K	1:28.3				41:43.8	6	19:58.3	9.92MPH	1:10:47.9
19	Mark Steen	45	91	7:38.5	19:05/K	1:54.7	27	40:30.2	20.7MPH	0:49.9	12	20:29.5	9.67MPH	1:11:22.8
20	Josh Fountain	19	12	5:43.9	14:18/K	1:22.4	89	44:15.2	19.0MPH	1:04.8	2	19:19.2	10.3MPH	1:11:45.5
21	Eric Kraus	41	11	5:41.6	14:13/K	1:23.2	57	42:23.2	19.8MPH	0:48.6	23	21:30.2	9.21MPH	1:11:46.8
22	Christopher Schindler	33	25	6:32.8	16:20/K	1:11.8	30	40:39.3	20.7MPH	0:53.9	33	22:30.0	8.80MPH	1:11:47.8
23	Bruce Drager	53	21	6:19.3	15:48/K	1:55.9	12	38:42.1	21.7MPH	1:10.0	65	23:46.5	8.33MPH	1:11:53.8
24	Bernie O'Neill	32	66	7:25.8	18:33/K	2:20.2	39	41:23.1	20.3MPH	1:18.8	7	19:58.5	9.92MPH	1:12:26.4
25	Piper Strand	33	20	6:18.9	15:45/K	1:03.6	29	40:34.1	20.7MPH	0:48.4	72	23:56.3	8.27MPH	1:12:41.3
26	Robb Sheridan	30	60	7:23.2	18:28/K	2:19.2	28	40:31.0	20.7MPH	0:54.4	26	21:48.2	9.08MPH	1:12:56.0
27	Antony Clarke Austin/Brandon/Kerry	35	6	5:22.0	13:25/K	1:07.0	67	43:02.4	19.5MPH	0:51.7	37	22:37.5	8.75MPH	1:13:00.6
28	Dean-Machine	0	92	7:38.7	19:05/K	0:33.8	69	43:13.4	19.4MPH	0:35.8	21	21:18.8	9.30MPH	1:13:20.5
29	Wes Furlong	17	40	6:56.8	17:20/K	1:59.5	32	40:39.9	20.7MPH	0:58.8	41	22:47.6	8.69MPH	1:13:22.6
30	Colin Williams Sandy/Angeia	36	37	6:53.8	17:13/K	2:06.3	43	41:39.3	20.2MPH	0:50.3	27	21:57.8	9.02MPH	1:13:27.5
31	Glenn's Girls		38	6:53.9	17:13/K	1:13.2	49	41:58.1	20.0MPH	0:47.7	38	22:38.0	8.75MPH	1:13:30.9
32	Roger Violette	36	139	8:04.6	20:10/K	1:32.5	25	40:20.0	20.8MPH		60	23:37.0	8.38MPH	1:13:34.1
33	Jeff Rixe	18	183	8:33.9	21:23/K	2:21.0	41	41:26.6	20.3MPH	0:51.6	10	20:21.4	9.73MPH	1:13:34.5
34	Markham Hurd	43	210	8:54.2	22:15/K	2:34.4	31	40:39.4	20.7MPH	0:38.3	17	20:52.6	9.49MPH	1:13:38.9
35	Earl Bera	39	83	7:35.6	18:58/K	1:48.2				43:21.3	18	20:56.6	9.46MPH	1:13:41.7
36	Eric Ardissono	18	16	6:13.5	15:33/K	1:19.9	147	47:28.5	17.7MPH	0:25.4	1	18:16.7	10.8MPH	1:13:44.0
37	Steve Quinn	42				9:42.9	18	39:38.1	21.2MPH	1:25.7	49	23:07.6	8.57MPH	1:13:54.3
38	Elliott Bogle	18	82	7:34.9	18:55/K	2:58.2	68	43:04.2	19.5MPH	0:56.1	4	19:33.9	10.1MPH	1:14:07.3
39	Justin Auld	36	26	6:36.3	16:30/K	2:39.9	34	40:43.8	20.6MPH	1:15.3	44	22:59.3	8.61MPH	1:14:14.6
40	Darryl Weis	41	22	6:27.7	16:08/K	2:15.0	40	41:24.3	20.3MPH	1:12.1	45	22:59.5	8.61MPH	1:14:18.6
41	Stephen Bennett	32	17	6:16.1	15:40/K	1:59.4	63	42:41.9	19.7MPH	1:01.2	32	22:20.6	8.87MPH	1:14:19.2
42	Lisa Worthington	49				7:36.3	22	40:09.2	20.9MPH	0:31.7	141	26:18.6	7.53MPH	1:14:35.8

43	Cody Hill	33	69	7:28.6	18:40/K	2:08.6	35	41:00.7	20.5MPH	1:36.5	36	22:37.4	8.75MPH	1:14:51.8
44	Brad Hefta-Gaub	37	157	8:14.4	20:35/K	1:35.7	23	40:09.4	20.9MPH	0:51.1	85	24:15.0	8.16MPH	1:15:05.6
45	Kevin Steinbuch	32	78	7:32.3	18:50/K	1:04.4	44	41:42.4	20.1MPH	1:00.7	69	23:51.9	8.30MPH	1:15:11.7
46	Patty Bredice	36	29	6:37.7	16:33/K	1:05.5				43:51.6	67	23:48.0	8.32MPH	1:15:22.8
47	Steve Call	42	35	6:47.9	16:58/K	1:38.5	50	42:00.2	20.0MPH	1:19.6	63	23:45.4	8.34MPH	1:15:31.6
48	Brian/Nathan/Matthew Anchor men	0	39	6:55.2	17:18/K	0:54.4	70	43:21.1	19.4MPH	0:36.0	64	23:45.5	8.34MPH	1:15:32.2
49	Randy Meyerson	36	104	7:45.8	19:23/K	1:36.1	46	41:43.1	20.1MPH	0:55.5	58	23:33.8	8.41MPH	1:15:34.3
50	Terry Stebner	37	62	7:23.8	18:28/K	2:41.4				44:24.2	20	21:16.3	9.31MPH	1:15:45.7
51	Lydia/Hica/Carol Newport Knights	0	32	6:43.3	16:48/K	0:47.0	145	47:24.8	17.7MPH	0:44.7	9	20:10.5	9.82MPH	1:15:50.3
52	Adam Christoffersen	26	31	6:42.0	16:45/K	1:45.8	21	40:02.5	21.0MPH	1:46.4	122	25:34.1	7.74MPH	1:15:50.8
53	Thomas Cyr	44				8:04.1					394	8	2.92MPH	1:15:57.9
54	Tod Jones	45	121	7:52.5	19:40/K	2:24.7	77	43:37.2	19.3MPH	1:24.7	19	21:11.2	9.35MPH	1:16:30.3
55	Joseph Breuner	45	15	6:07.6	15:18/K	2:12.9	36	41:03.5	20.5MPH	1:02.7	138	26:10.0	7.57MPH	1:16:36.7
56	Andrew Morlidge	38	73	7:29.9	18:43/K	1:32.4	37	41:09.7	20.4MPH	1:08.2	113	25:17.9	7.83MPH	1:16:38.1
57	Jason Diamond	31	41	6:57.7	17:23/K	1:53.2	56	42:20.4	19.8MPH	0:59.4	92	24:29.4	8.09MPH	1:16:40.1
58	Ken Davis	41	149	8:12.0	20:30/K	1:27.2	61	42:33.0	19.7MPH	0:40.7	68	23:51.5	8.30MPH	1:16:44.4
59	Kyle Watson	32	65	7:25.1	18:33/K	1:44.4	38	41:13.3	20.4MPH	1:30.1	105	24:56.5	7.94MPH	1:16:49.4
60	Ron Johnson	42	105	7:45.9	19:23/K	1:07.1	24	40:12.0	20.9MPH	1:44.5	134	26:00.2	7.62MPH	1:16:49.7
61	Jerry Bush	41	114	7:48.1	19:30/K	1:32.5				43:00.3	93	24:38.6	8.04MPH	1:16:59.5
62	Lisa Overton	32	75	7:31.8	18:48/K	1:38.2	45	41:43.0	20.1MPH	1:12.0	106	24:57.4	7.94MPH	1:17:02.4
63	Matt Shouse	31	112	7:47.4	19:28/K	1:52.1	72	43:26.3	19.3MPH	0:38.7	55	23:26.8	8.45MPH	1:17:11.3
64	George Weiss Steffen/Borns	55	134	8:02.5	20:05/K	2:17.1	59	42:27.6	19.8MPH	1:02.9	56	23:27.8	8.44MPH	1:17:17.9
65	Ossi's Team	0	24	6:31.8	16:18/K	1:46.0	47	41:45.1	20.1MPH	0:41.6	152	26:44.6	7.41MPH	1:17:29.1
66	Bruce Pence	45	163	8:18.7	20:45/K	1:17.7	42	41:29.0	20.2MPH	0:57.8	121	25:31.8	7.76MPH	1:17:35.0
67	Bryan Woodruff	39	42	7:01.2	17:33/K	1:18.8	58	42:25.6	19.8MPH	0:49.9	135	26:00.8	7.62MPH	1:17:36.3
68	Kurt Steilen	41	61	7:23.4	18:28/K	1:53.3	26	40:29.6	20.7MPH	0:50.1	161	27:04.2	7.32MPH	1:17:40.6
69	Kris Stolmeier	42	169	8:23.2	20:58/K	1:10.2	33	40:43.2	20.6MPH	0:42.6	155	26:51.9	7.37MPH	1:17:51.1
70	Tammy Wales	45	131	8:02.2	20:05/K	1:36.8	51	42:02.2	20.0MPH	1:08.8	108	25:04.0	7.90MPH	1:17:54.0
71	Terry Ley	41	33	6:45.1	16:53/K	2:43.7	87	44:10.5	19.0MPH	1:23.4	43	22:54.8	8.65MPH	1:17:57.5
72	Michael Wilson	40	93	7:39.7	19:08/K	2:25.4	62	42:33.2	19.7MPH	0:39.8	110	25:11.4	7.86MPH	1:18:29.5
73	Joel Fleming	45	144	8:08.2	20:20/K	2:23.2	60	42:29.3	19.8MPH	1:33.5	75	23:59.4	8.26MPH	1:18:33.6
74	Sean Dodobara	29	52	7:12.2	18:00/K	1:58.5	52	42:12.9	19.9MPH	1:24.5	130	25:53.8	7.65MPH	1:18:41.9
75	Jason Holm	37	53	7:13.8	18:03/K	3:27.0	54	42:16.5	19.9MPH	1:27.8	87	24:17.4	8.15MPH	1:18:42.5
76	Chad Magendanz	39	68	7:26.5	18:35/K	2:32.6	81	43:42.4	19.2MPH	1:12.2	77	24:00.5	8.25MPH	1:18:54.2
77	Amy Mohelnitzky	32	47	7:05.2	17:43/K	1:08.8	79	43:41.9	19.2MPH	0:59.4	139	26:10.5	7.57MPH	1:19:05.8
78	Kenn Zahn	58	225	9:08.1	22:50/K	2:05.2	66	42:52.8	19.6MPH	1:30.5	61	23:39.9	8.37MPH	1:19:16.5
79	Colby Granstrom	16	98	7:42.3	19:15/K	1:56.0	64	42:47.4	19.6MPH	1:26.1	117	25:26.2	7.79MPH	1:19:18.0
80	Sarah Mackay	36	1		0:00/K	9:44.9	114	45:37.8	18.4MPH	1:11.2	40	22:45.7	8.70MPH	1:19:19.6
81	Kim Stanley	50	179	8:31.7	21:18/K	2:42.7	65	42:52.6	19.6MPH		116	25:25.8	7.79MPH	1:19:32.8
82	Glenn/Leif Christensen	0	79	7:32.8	18:50/K	1:42.2	55	42:17.3	19.9MPH		196	28:14.6	7.01MPH	1:19:46.9
83	Ryan Guest	32				9:06.1	73	43:28.0	19.3MPH	0:47.0	146	26:27.7	7.49MPH	1:19:48.8
84	Johanna Oseland	44	55	7:17.4	18:13/K	1:38.4	112	45:35.9	18.4MPH	1:27.4	84	24:13.8	8.18MPH	1:20:12.9
85	Brianna Home	24	63	7:23.8	18:28/K	1:51.7	91	44:32.0	18.9MPH	1:12.4	112	25:16.1	7.84MPH	1:20:16.0
86	Amy Sheridan	28	208	8:52.8	22:10/K	2:11.1	113	45:37.4	18.4MPH	0:36.3	51	23:12.4	8.53MPH	1:20:30.0
87	Todd Weeks	39	76	7:31.8	18:48/K	1:24.8	78	43:38.5	19.3MPH	1:39.4	143	26:19.8	7.52MPH	1:20:34.3
88	Mike Metters	32	87	7:36.9	19:00/K	2:12.9	130	46:44.3	18.0MPH	0:48.3	50	23:12.2	8.53MPH	1:20:34.6
89	mike toci	32	152	8:13.3	20:33/K	1:22.3	106	45:18.2	18.5MPH	1:29.5	83	24:12.5	8.18MPH	1:20:35.8
90	Guillermo S Romano	16	7	5:30.2	13:45/K	3:03.7	99	44:56.7	18.7MPH	0:42.1	145	26:23.9	7.50MPH	1:20:36.6
91	Scott Richardson	41	72	7:29.6	18:43/K	2:42.2	80	43:42.1	19.2MPH	0:55.7	129	25:53.5	7.65MPH	1:20:43.1
92	Mintu Uppal	39	249	9:27.3	23:38/K	1:49.4	102	45:05.0	18.6MPH	1:04.5	53	23:19.6	8.49MPH	1:20:45.8
93	Paul Turcotte	39	310	6	26:45/K	2:31.0	48	41:57.5	20.0MPH	1:51.2	66	23:47.8	8.33MPH	1:20:50.1
94	Travis Bryan	34	44	7:03.1	17:38/K	1:59.6	84	43:58.6	19.1MPH	0:58.7	158	26:58.6	7.34MPH	1:20:58.6
95	Paul Grove	29	99	7:43.2	19:18/K	2:23.0	163	47:57.4	17.5MPH	1:11.3	24	21:44.2	9.11MPH	1:20:59.1
96	Jessica Zahn	31	130	8:02.0	20:05/K	1:46.8	74	43:28.5	19.3MPH	0:52.2	157	26:57.9	7.35MPH	1:21:07.4
97	Art Arnaiz	35	135	8:03.0	20:08/K	2:53.3	95	44:46.9	18.8MPH		115	25:25.2	7.79MPH	1:21:08.4
98	Brian Bell	29	54	7:14.1	18:05/K	2:07.6	100	45:00.3	18.7MPH	1:18.9	119	25:28.8	7.77MPH	1:21:09.7

99	Todd Heimes	36	140	8:05.2	20:13/K	2:02.2	96	44:47.8	18.8MPH	1:59.0	89	24:19.3	8.14MPH	1:21:13.5
100	Bradley Hammond	50	176	8:30.5	21:15/K	2:52.4	75	43:28.9	19.3MPH	1:25.1	107	25:02.5	7.91MPH	1:21:19.4
101	Neil West	29	216	8:59.5	22:28/K	1:50.0	98	44:50.7	18.7MPH	1:02.8	94	24:38.6	8.04MPH	1:21:21.6
102	Carey Farquhar	38	86	7:36.2	19:00/K	1:49.3	138	47:09.0	17.8MPH	0:35.6	86	24:16.7	8.16MPH	1:21:26.8
103	Rachel Cole	26	90	7:37.9	19:03/K	1:31.3					395	3	2.74MPH	1:21:32.5
104	Katy Dougherty	44	234	9:13.6	23:03/K	2:21.9	85	44:01.8	19.1MPH	1:21.0	97	24:48.2	7.98MPH	1:21:46.5
105	Jason Steere	36	232	9:11.6	22:58/K	2:31.8	92	44:32.5	18.9MPH	1:28.6	78	24:05.9	8.22MPH	1:21:50.4
106	Darin Arnold	42	186	8:37.9	21:33/K	1:42.2	118	45:52.9	18.3MPH	0:31.4	111	25:11.6	7.86MPH	1:21:56.0
107	Ken Eldore	39	230	9:10.2	22:55/K	2:07.6	122	46:16.8	18.2MPH	1:17.4	48	23:06.1	8.57MPH	1:21:58.1
108	Dane Burns	53	148	8:11.4	20:28/K	1:08.2	53	42:14.9	19.9MPH	0:59.7	233	29:33.4	6.70MPH	1:22:07.6
109	Heidi Gaertner	33	116	7:48.6	19:30/K	1:14.6	107	45:18.3	18.5MPH	1:07.6	153	26:45.0	7.40MPH	1:22:14.1
110	Molly Hurd	44	173	8:24.8	21:00/K	2:47.7	169	48:03.4	17.5MPH	0:51.2	29	22:09.1	8.94MPH	1:22:16.2
111	Bryan Loeffler	30	51	7:11.3	17:58/K	2:39.6				46:30.7	131	25:57.1	7.63MPH	1:22:18.7
112	Tory Haschak	43				9:08.8	125	46:27.4	18.1MPH		151	26:44.3	7.41MPH	1:22:20.5
113	Rick Kaner	49	95	7:41.4	19:13/K	2:46.1	71	43:23.9	19.4MPH	1:38.4	154	26:51.1	7.37MPH	1:22:20.9
114	Mark Kipfer	40	74	7:31.1	18:48/K	2:06.9	190	49:00.9	17.1MPH	1:06.9	35	22:35.4	8.77MPH	1:22:21.2
115	Thomas Mckee	48	111	7:47.2	19:28/K	1:45.0	109	45:26.5	18.5MPH	1:23.0	137	26:06.5	7.59MPH	1:22:28.2
116	Sarah Lynch	28	164	8:20.0	20:50/K	1:40.1	139	47:10.2	17.8MPH		118	25:26.8	7.79MPH	1:22:37.1
117	Patrick Gray	55	222	9:06.8	22:45/K	3:23.9	104	45:06.6	18.6MPH	1:41.6	54	23:22.2	8.47MPH	1:22:41.1
118	Lisa Wicklund	40	57	7:18.3	18:15/K	1:38.6	123	46:21.8	18.1MPH		178	27:29.1	7.20MPH	1:22:47.8
119	Leah Dillingham	37	70	7:28.6	18:40/K	1:38.6	108	45:22.8	18.5MPH	1:18.6	162	27:07.9	7.30MPH	1:22:56.5
120	Scott Honeywell	49	166	8:21.1	20:53/K	2:26.3	165	47:58.0	17.5MPH	0:39.1	59	23:33.9	8.41MPH	1:22:58.4
121	John Starks	53	85	7:35.9	18:58/K	3:25.4	120	46:04.1	18.2MPH	1:26.0	91	24:28.9	8.09MPH	1:23:00.3
122	Britt Sweeney	29	281	9:53.9	24:43/K	1:49.5				44:03.9	169	27:16.0	7.26MPH	1:23:03.3
123	Janice Jentz	42	96	7:42.1	19:15/K	2:17.6	94	44:42.6	18.8MPH	2:25.1	132	25:57.2	7.63MPH	1:23:04.6
124	Blake Ilstrup	35	48	7:07.6	17:48/K	1:03.3	173	48:13.3	17.4MPH	0:50.2	133	25:58.0	7.63MPH	1:23:12.4
125	Kimberly Heys	21	28	6:36.9	16:30/K	2:19.3	142	47:14.3	17.8MPH	0:36.2	149	26:36.1	7.44MPH	1:23:22.8
126	Andre Vachon	36	110	7:46.6	19:25/K	1:41.8	111	45:32.0	18.4MPH	1:11.3	167	27:15.7	7.27MPH	1:23:27.4
127	Scott Sharkey	38	168	8:22.6	20:55/K	1:51.9	116	45:50.1	18.3MPH	0:56.2	150	26:38.7	7.43MPH	1:23:39.5
128	Holly/Melissa/Hagen Haul!	0	27	6:36.9	16:30/K	0:42.3	231	50:58.7	16.5MPH	0:32.1	101	24:51.4	7.97MPH	1:23:41.4
129	Michelle Cunningham	45	45	7:03.2	17:38/K	2:50.1	187	48:51.0	17.2MPH	1:34.3	57	23:30.8	8.43MPH	1:23:49.4
130	Anita Uppal	41	238	9:19.0	23:18/K	1:23.8	153	47:35.9	17.7MPH	1:20.8	90	24:28.0	8.09MPH	1:24:07.5
131	Charlie Gough	31	106	7:46.0	19:25/K	2:07.3	117	45:52.0	18.3MPH	1:12.4	166	27:14.3	7.27MPH	1:24:12.0
132	Julie Guillien	34	109	7:46.1	19:25/K	1:47.4	167	47:58.6	17.5MPH	1:19.3	114	25:22.1	7.81MPH	1:24:13.5
133	Laura Retzler	37	136	8:03.2	20:08/K	1:40.5	86	44:06.4	19.0MPH	1:13.0	223	29:12.6	6.78MPH	1:24:15.7
134	Bailey Granstrom	17	159	8:15.3	20:38/K	1:36.7	205	49:49.6	16.9MPH	1:32.1	47	23:04.5	8.58MPH	1:24:18.2
135	English Cartier	41				8:33.5	140	47:12.4	17.8MPH	1:03.6	181	27:32.6	7.19MPH	1:24:22.1
136	Bill Metters Doris/Steve/Reed	37	124	7:56.1	19:50/K	1:56.3	82	43:45.1	19.2MPH	1:35.8	225	29:14.1	6.77MPH	1:24:27.4
137	Cedarcreek 1	0	94	7:41.3	19:13/K	0:44.1				47:33.1	209	28:32.0	6.94MPH	1:24:30.5
138	Bix Bickson	62	177	8:31.1	21:18/K	2:09.0	88	44:10.8	19.0MPH	1:12.8	212	28:43.3	6.89MPH	1:24:47.0
139	Brett Megran Buz/Ben/Brian	38	97	7:42.2	19:15/K	1:45.1	136	47:02.7	17.9MPH	1:01.4	171	27:19.6	7.25MPH	1:24:51.0
140	The B Team	0	366	4	32:45/K	0:59.0	103	45:06.3	18.6MPH	0:37.7	109	25:07.7	7.88MPH	1:24:57.1
141	Jennifer Hallett	40	276	9:50.6	24:35/K	2:40.8	152	47:34.6	17.7MPH	0:53.9	82	24:08.1	8.20MPH	1:25:08.0
142	Kyle Entrop	28	184	8:35.3	21:28/K	2:39.7	126	46:35.7	18.0MPH	1:45.7	123	25:35.9	7.74MPH	1:25:12.3
143	Greta Perales	36	150	8:12.4	20:30/K	2:18.6	176	48:23.8	17.4MPH	0:44.4	124	25:39.2	7.72MPH	1:25:18.4
144	Ana Tessadro	45	3		0:00/K	9:40.1	146	47:27.0	17.7MPH	0:36.6	184	27:34.8	7.18MPH	1:25:18.5
145	Joanna Wilson	25	117	7:49.6	19:33/K	2:30.2	127	46:36.7	18.0MPH	1:03.7	173	27:23.2	7.23MPH	1:25:23.4
146	Gina Walton	45	228	9:09.8	22:53/K	1:54.7	90	44:23.3	18.9MPH	1:42.5	198	28:14.8	7.01MPH	1:25:25.1
147	Luis Guillen	39	258	9:38.7	24:05/K	3:08.4	143	47:15.4	17.8MPH	1:40.6	74	23:59.1	8.26MPH	1:25:42.2
148	Marcus Peterson	33	101	7:44.6	19:20/K	3:15.3				50:01.9	96	24:42.0	8.02MPH	1:25:43.8
149	Jennifer Ferrill	40	59	7:22.6	18:25/K	1:47.4	177	48:24.4	17.4MPH	0:54.8	170	27:17.5	7.26MPH	1:25:46.7
150	Francisco Leon-Umana	25	237	9:18.9	23:15/K	1:37.2	110	45:27.7	18.5MPH	1:13.9	197	28:14.7	7.01MPH	1:25:52.4
151	Gary Grossblatt	46	256	9:38.5	24:05/K	1:45.5	83	43:57.5	19.1MPH	1:38.6	214	28:52.4	6.86MPH	1:25:52.5
152	Judy Fisher	63	303	7	26:13/K	1:35.5	159	47:51.6	17.6MPH	0:59.8	104	24:56.1	7.94MPH	1:25:52.7
153	Alex Legler	31	233	9:12.4	23:00/K	1:39.0	211	50:06.1	16.8MPH	0:43.2	88	24:17.8	8.15MPH	1:25:58.5
154	Christina Clarke	37	81	7:34.1	18:55/K	2:16.6	156	47:43.3	17.6MPH	1:27.4	160	27:03.1	7.32MPH	1:26:04.5

155	Yuko Kameoka	33	132	8:02.4	20:05/K	1:29.8	174	48:15.7	17.4MPH	1:08.0	164	27:12.8	7.28MPH	1:26:08.7
156	Jennifer Johnson	22	197	8:44.5	21:50/K	1:21.3	191	49:11.0	17.1MPH		159	27:00.6	7.33MPH	1:26:17.4
157	Susan Schmelzer	27	100	7:43.7	19:18/K	2:06.0	229	50:50.0	16.5MPH	0:53.5	98	24:49.0	7.98MPH	1:26:22.2
158	Garth Bruce	43	195	8:42.4	21:45/K	2:41.6	240	51:26.2	16.3MPH	0:42.5	42	22:54.4	8.65MPH	1:26:27.1
159	Karen De Jongh	46	77	7:32.0	18:50/K	2:01.8	198	49:41.6	16.9MPH	1:19.1	128	25:53.0	7.65MPH	1:26:27.5
160	Brent Couvrette	17	199	8:46.5	21:55/K	3:20.8	182	48:40.2	17.3MPH	1:35.9	81	24:08.0	8.20MPH	1:26:31.4
161	Norman Golden	37	187	8:39.8	21:38/K	2:23.6	133	46:54.4	17.9MPH	1:11.1	174	27:23.8	7.23MPH	1:26:32.7
162	William Clippard	27	146	8:09.6	20:23/K	3:15.5	204	49:48.9	16.9MPH	0:41.9	95	24:40.5	8.03MPH	1:26:36.4
163	Kelly Adsero	29	67	7:25.8	18:33/K	1:56.1	150	47:29.9	17.7MPH	1:26.6	206	28:27.8	6.96MPH	1:26:46.2
164	Anastasia Mackert	15	56	7:18.0	18:15/K	2:03.9	149	47:29.5	17.7MPH	1:39.6	205	28:26.5	6.96MPH	1:26:57.5
165	Heather Allen	41	161	8:17.7	20:43/K	1:44.5	206	49:51.4	16.9MPH	1:21.3	125	25:47.8	7.68MPH	1:27:02.7
166	Mike Smith	40	46	7:04.1	17:40/K	3:34.6	134	46:59.2	17.9MPH	1:57.8	177	27:28.9	7.21MPH	1:27:04.6
167	Doug Dempster	59	193	8:41.9	21:43/K	2:29.3	183	48:41.4	17.3MPH	1:26.4	126	25:49.3	7.67MPH	1:27:08.3
168	Maria Ardissono	21	194	8:42.2	21:45/K	3:02.6	207	49:53.8	16.8MPH	0:40.9	100	24:50.5	7.97MPH	1:27:10.0
169	Karen Wolf	50	50	7:08.8	17:50/K	1:42.9	184	48:42.9	17.2MPH	1:05.9	213	28:51.9	6.86MPH	1:27:32.4
170	Debbie Kotz	52	137	8:03.2	20:08/K	2:00.4	160	47:52.4	17.5MPH	1:23.8	201	28:18.6	7.00MPH	1:27:38.4
171	John Greig	45	162	8:18.0	20:45/K	2:32.9				50:31.2	144	26:20.6	7.52MPH	1:27:42.7
172	Chad Fletcher	34	115	7:48.6	19:30/K	2:50.2	141	47:14.3	17.8MPH	1:25.9	204	28:26.1	6.96MPH	1:27:45.1
173	Donna Jornlin	52	147	8:09.9	20:23/K	2:41.7	222	50:34.0	16.6MPH	1:36.6	99	24:49.0	7.98MPH	1:27:51.2
174	Nina Grossman	31	190	8:40.6	21:40/K	4:06.3	210	50:00.9	16.8MPH	1:09.8	71	23:54.3	8.28MPH	1:27:51.9
175	Will Sigman	34	215	8:58.6	22:25/K	1:26.9	164	47:57.9	17.5MPH	0:50.3	211	28:42.3	6.90MPH	1:27:56.0
176	Sandra Pearce	38	319	8	27:03/K	1:54.6	115	45:48.8	18.3MPH	1:13.3	195	28:12.5	7.02MPH	1:27:59.0
177	Ann Judd	51	155	8:13.7	20:33/K	2:22.3	135	46:59.7	17.9MPH	1:11.1	224	29:12.7	6.78MPH	1:27:59.5
178	Laurie Kutter	39	218	9:00.6	22:30/K	1:41.0	137	47:03.9	17.9MPH	1:16.8	216	28:57.6	6.84MPH	1:27:59.9
179	Lavonne Finnerud	36	126	7:58.2	19:55/K	1:19.2	144	47:17.7	17.8MPH	1:03.8	257	30:23.9	6.52MPH	1:28:02.8
180	Ericka Mitterdorfer	35	167	8:22.3	20:55/K	2:42.0	155	47:39.1	17.6MPH	1:54.2	180	27:29.7	7.20MPH	1:28:07.3
181	JASON WHITE	29	365	8	32:23/K	3:05.8	148	47:28.6	17.7MPH	1:39.8	46	23:02.7	8.60MPH	1:28:14.7
182	Sarah Bender	32	329	6	27:45/K	1:43.0	158	47:47.5	17.6MPH	1:19.0	142	26:19.6	7.52MPH	1:28:15.7
183	Florence Stahura	38	181	8:32.5	21:20/K	3:41.7	212	50:08.4	16.8MPH	1:13.2	103	24:52.6	7.96MPH	1:28:28.4
184	Nick Bond	52				10:54.3	269	52:55.2	15.9MPH	1:12.3	62	23:42.1	8.35MPH	1:28:43.9
185	Stephanie Whitaker	26	107	7:46.0	19:25/K	2:15.6	131	46:47.3	18.0MPH		287	32:01.0	6.18MPH	1:28:49.9
186	Bryan Hoke	39	19	6:18.4	15:45/K	2:24.2	170	48:08.1	17.5MPH	1:26.4	267	30:46.1	6.44MPH	1:29:03.2
187	Dana Sullivan	48	203	8:49.9	22:03/K	2:57.0	124	46:27.0	18.1MPH	1:33.2	228	29:17.3	6.76MPH	1:29:04.4
188	Ken Kimble	42	259	9:39.0	24:08/K	4:42.8	97	44:49.0	18.7MPH	3:27.1	148	26:28.1	7.48MPH	1:29:06.0
189	Lisa Miller	37	188	8:40.0	21:40/K	2:17.5	193	49:15.0	17.1MPH	1:34.8	172	27:23.0	7.23MPH	1:29:10.3
190	Emily Traverse	25	102	7:44.8	19:20/K	2:20.6	230	50:50.0	16.5MPH	1:24.6	156	26:54.5	7.36MPH	1:29:14.5
191	Derrick Smith	16	133	8:02.5	20:05/K	3:08.9	188	48:51.9	17.2MPH		229	29:17.4	6.76MPH	1:29:20.7
192	Macbeth Watson	26	224	9:07.8	22:48/K	3:05.5	119	46:03.3	18.2MPH	1:31.7	234	29:34.9	6.70MPH	1:29:23.2
193	Neely Jarrell	27	206	8:51.6	22:08/K	2:50.7	175	48:23.1	17.4MPH	1:37.7	192	27:49.5	7.12MPH	1:29:32.6
194	Scott Grosenick	31	270	9:42.8	24:15/K	3:30.8	238	51:18.6	16.4MPH	0:56.9	79	24:06.3	8.22MPH	1:29:35.4
195	Ryan Franklin	27	231	9:10.7	22:55/K	2:17.0	208	49:59.4	16.8MPH	0:39.3	191	27:44.6	7.14MPH	1:29:51.0
196	Jason Upton	38	267	9:42.3	24:15/K	2:35.4	132	46:53.7	17.9MPH	1:14.8	235	29:36.4	6.69MPH	1:30:02.6
197	Steven Smith	26	34	6:45.8	16:53/K	2:01.4	195	49:30.0	17.0MPH	1:07.9	265	30:39.5	6.46MPH	1:30:04.6
198	Christina Fleming	28	298	4	25:40/K	2:48.3	129	46:44.0	18.0MPH	2:15.6	193	28:01.5	7.07MPH	1:30:05.8
199	Jeff Miles	14	170	8:23.5	20:58/K	2:42.5	213	50:11.2	16.7MPH	1:18.7	182	27:33.9	7.19MPH	1:30:09.8
200	Cheryl Marcos	29	223	9:06.8	22:45/K	3:04.7	185	48:48.3	17.2MPH	1:39.3	190	27:43.8	7.14MPH	1:30:22.9
201	Esther Foote	25	226	9:08.7	22:50/K	3:53.5	218	50:22.2	16.7MPH	1:03.6	136	26:01.0	7.61MPH	1:30:29.0
202	Marni Entrop	28	151	8:12.6	20:30/K	1:32.9	224	50:36.6	16.6MPH	1:06.6	221	29:11.9	6.78MPH	1:30:40.6
203	Edie Lie	41	158	8:15.2	20:38/K	2:43.4	209	49:59.9	16.8MPH	1:28.4	200	28:17.9	7.00MPH	1:30:44.8
204	Carroll Haymon Lorraine/Linda/Lisa	37	285	2	25:08/K	2:31.2	181	48:38.1	17.3MPH	1:29.0	194	28:06.5	7.05MPH	1:30:48.0
205	Lililo	0	311	9	26:45/K	0:54.9	256	52:22.9	16.0MPH	0:40.8	140	26:11.6	7.56MPH	1:30:53.1
206	Tracy Henderson	32	360	9	31:28/K	2:32.5	234	51:08.1	16.4MPH	0:49.0	70	23:53.4	8.29MPH	1:30:58.9
207	Scott Peters	48	277	9:50.9	24:35/K	3:21.2	265	52:42.6	15.9MPH	1:13.6	80	24:07.5	8.21MPH	1:31:15.8
208	Amanda Gaudet Ashley/Hannah/Dooley	44									396	9	2.17MPH	1:31:16.9
209	Las Chicas	0	80	7:33.9	18:53/K	0:47.2	214	50:15.0	16.7MPH	0:33.4	290	32:15.4	6.14MPH	1:31:24.9
210	Ingrid Jarvis	42	243	9:24.0	23:30/K	2:46.0	166	47:58.2	17.5MPH	1:39.8	238	29:40.4	6.67MPH	1:31:28.4
211	Kathi Charlton	41	217	8:59.7	22:28/K	2:54.0	186	48:50.3	17.2MPH	1:02.4	242	29:54.2	6.62MPH	1:31:40.6

212	Jim Cullen	68	255	9:37.7	24:03/K	2:15.4	151	47:33.1	17.7MPH	1:56.8	256	30:21.3	6.52MPH	1:31:44.3
213	Paul Monohon	61	123	7:54.5	19:45/K	3:04.3	101	45:03.1	18.6MPH	2:22.4	311	33:21.6	5.94MPH	1:31:45.9
214	Joanne Linerud	32	178	8:31.1	21:18/K	2:50.7	245	51:51.8	16.2MPH	1:12.2	183	27:33.9	7.19MPH	1:31:59.7
215	Roberta Fuerst	39	250	9:28.0	23:40/K	3:19.2	251	52:02.2	16.1MPH	1:54.6	120	25:31.3	7.76MPH	1:32:15.3
216	Sandra Brodsky	43	291	5	25:18/K	1:41.8	154	47:36.1	17.6MPH		305	32:52.7	6.02MPH	1:32:18.1
217	Joshua Teague	30	268	9:42.5	24:15/K	2:32.6	76	43:34.3	19.3MPH	1:20.7	335	35:11.1	5.63MPH	1:32:21.2
218	Bryan Brittain	40	254	9:37.6	24:03/K	3:49.4	263	52:39.2	16.0MPH	1:23.3	102	24:51.9	7.97MPH	1:32:21.4
219	Rob Relyea	36	205	8:51.3	22:08/K	2:08.5	233	51:07.1	16.4MPH	1:14.8	218	29:01.7	6.82MPH	1:32:23.4
220	Tom Laemmel	46	138	8:03.5	20:08/K	2:51.2	194	49:17.2	17.0MPH	2:31.7	241	29:49.6	6.64MPH	1:32:33.2
221	Debera Riggle	43	280	9:53.2	24:43/K	2:42.2	200	49:44.7	16.9MPH	1:46.3	207	28:29.0	6.95MPH	1:32:35.4
222	Chris Soverel	42	241	9:22.2	23:25/K	3:58.3	201	49:45.8	16.9MPH	1:55.5	189	27:43.5	7.14MPH	1:32:45.3
223	Diane Argyle	26	2		0:00/K	13:56.0	197	49:35.7	16.9MPH	0:35.5	220	29:11.8	6.78MPH	1:33:19.0
224	Joanna Martin	41	274	9:47.5	24:28/K	2:21.3	267	52:45.2	15.9MPH	0:58.0	176	27:27.3	7.21MPH	1:33:19.3
225	Brett Hampton	46	269	9:42.5	24:15/K	2:30.9	203	49:48.7	16.9MPH	0:56.5	258	30:26.2	6.51MPH	1:33:24.8
226	Curt Oseland	45	198	8:45.0	21:53/K	2:49.1	161	47:54.9	17.5MPH	2:08.2	288	32:02.4	6.18MPH	1:33:39.6
227	Danette Dye	37	248	9:25.6	23:33/K	3:10.2	242	51:43.0	16.2MPH	1:06.2	199	28:17.2	7.00MPH	1:33:42.2
228	Kendra Kowal	29	213	8:55.4	22:18/K	2:49.1	244	51:50.9	16.2MPH	0:48.4	230	29:19.4	6.75MPH	1:33:43.2
229	Brad Davis	41	272	9:44.9	24:20/K	2:47.0	171	48:09.1	17.4MPH	2:06.9	269	30:57.5	6.40MPH	1:33:45.4
230	Fawn Coussens	35	288	2	25:15/K	3:44.9	226	50:42.9	16.6MPH	2:06.2	163	27:08.9	7.30MPH	1:33:49.1
231	Stephanie Rogers	32	337	5	28:45/K	3:00.4	202	49:46.7	16.9MPH	2:10.6	175	27:25.2	7.22MPH	1:33:53.4
232	Jen Boespflug	30	227	9:09.1	22:53/K	2:02.3	252	52:07.3	16.1MPH	0:52.4	240	29:45.4	6.66MPH	1:33:56.5
233	Marcy Candland	37	171	8:23.6	20:58/K	2:53.3	268	52:50.6	15.9MPH	1:18.2	208	28:31.7	6.94MPH	1:33:57.4
234	Mary Upton	36	323	7	27:20/K		275	53:31.6	15.7MPH	1:06.8	210	28:34.2	6.93MPH	1:34:09.3
235	Belle Ruiz	45	192	8:41.7	21:43/K	2:13.0	196	49:33.2	17.0MPH	1:29.4	294	32:23.3	6.11MPH	1:34:20.6
236	Bradley Scott	52	196	8:42.4	21:45/K	3:35.8	105	45:18.0	18.5MPH	1:09.6	340	35:43.7	5.54MPH	1:34:29.5
237	Shelley Holm	36	355	9	30:35/K	3:51.1	179	48:37.2	17.3MPH	2:05.0	188	27:43.2	7.14MPH	1:34:31.4
238	Matt Sigman	32	182	8:33.0	21:23/K	2:50.1	249	51:57.6	16.2MPH	1:31.9	239	29:43.3	6.66MPH	1:34:35.9
239	Carrie Wells	34	332	1	28:08/K	3:39.6	247	51:53.4	16.2MPH	1:20.4	147	26:27.8	7.49MPH	1:34:36.3
240	Mike Reynolds	46	246	9:24.8	23:30/K	2:05.5	189	48:52.0	17.2MPH	1:07.5	309	33:06.6	5.98MPH	1:34:36.4
241	Trevor Brightwell	32	145	8:09.6	20:23/K	4:00.2	178	48:28.2	17.3MPH	1:41.2	293	32:19.2	6.13MPH	1:34:38.4
242	Lisa Reid	41	273	9:45.9	24:23/K	2:42.8	241	51:27.1	16.3MPH	1:47.6	217	28:58.0	6.84MPH	1:34:41.4
243	Tracy Boyd	43	299	7	25:40/K	2:15.8	192	49:12.3	17.1MPH	1:58.9	270	31:06.3	6.37MPH	1:34:50.0
244	Lori Honeywell	44	108	7:46.0	19:25/K	2:10.2	254	52:15.9	16.1MPH	1:06.1	280	31:32.2	6.28MPH	1:34:50.4
245	Jennifer Mcconnell	25	252	9:35.3	23:58/K	1:18.5	262	52:39.0	16.0MPH	1:19.9	253	30:12.4	6.56MPH	1:35:05.1
246	Carrie Atwood	32	283	9:56.9	24:50/K	3:27.4	199	49:41.7	16.9MPH	1:15.4	272	31:08.7	6.36MPH	1:35:30.1
247	Dawn Carlo	34	263	9:40.9	24:10/K	1:17.8	276	53:37.7	15.7MPH	0:48.7	250	30:08.6	6.57MPH	1:35:33.7
248	Wayne Mackert	58	300	7	25:45/K	3:20.3	121	46:07.2	18.2MPH	1:57.0	321	33:59.6	5.83MPH	1:35:42.8
249	Chris Liddell	25	235	9:13.8	23:03/K	3:05.2	273	53:23.8	15.7MPH	1:04.4	215	28:56.2	6.84MPH	1:35:43.4
250	Allison Eidinger	27	221	9:03.9	22:38/K	2:20.4	274	53:31.4	15.7MPH	1:18.3	232	29:29.7	6.72MPH	1:35:43.7
251	Alicia Benish	22	189	8:40.3	21:40/K	2:00.4	283	54:16.6	15.5MPH	0:48.7	247	30:02.2	6.59MPH	1:35:48.2
252	Teresa Hambelton	26	84	7:35.8	18:58/K	2:01.7	264	52:40.7	15.9MPH	1:21.5	291	32:15.6	6.14MPH	1:35:55.3
253	Dawn Hoffer	36	153	8:13.3	20:33/K	3:20.8	258	52:27.0	16.0MPH	2:44.1	231	29:21.0	6.75MPH	1:36:06.2
254	Ben Rixe	47	336	7	28:30/K	2:31.2	93	44:39.6	18.8MPH	2:53.0	334	35:09.9	5.63MPH	1:36:38.4
255	Daria Rurkly	46	309	6	26:40/K	1:30.2	232	51:05.5	16.4MPH	1:28.9	284	31:58.3	6.19MPH	1:36:43.5
256	David Cullop	35	296	1	25:33/K	0:58.4	128	46:37.9	18.0MPH	1:06.4	353	37:49.7	5.24MPH	1:36:45.5
257	Jessianna Toland	25	271	9:44.2	24:20/K	3:15.0	253	52:14.2	16.1MPH	0:46.8	266	30:45.4	6.44MPH	1:36:45.6
258	Toni Moe	33	294	0	25:30/K	2:33.7	168	48:01.1	17.5MPH	1:43.3	326	34:16.3	5.78MPH	1:36:46.4
259	Elicia Hawken	30	251	9:34.4	23:55/K	3:27.5	277	53:38.8	15.7MPH	0:57.0	219	29:09.5	6.79MPH	1:36:47.2
260	Carol Richardson	37	328	1	27:40/K	2:37.3	223	50:36.3	16.6MPH	1:13.3	276	31:19.7	6.32MPH	1:36:50.7
261	James Riggle	56	266	9:41.4	24:13/K	2:47.5	237	51:14.7	16.4MPH	1:47.9	278	31:21.8	6.32MPH	1:36:53.3
262	Kerry Deutsch	36	245	9:24.3	23:30/K	2:39.4	255	52:19.7	16.1MPH	1:20.3	273	31:13.3	6.34MPH	1:36:57.0
263	Porter Hill	28	321	0	27:10/K	3:35.5	261	52:32.1	16.0MPH		245	29:59.5	6.60MPH	1:36:59.1
264	Julie Dresch	32	174	8:24.9	21:00/K	3:00.8	278	53:40.6	15.7MPH	1:25.5	259	30:29.6	6.50MPH	1:37:01.4
265	Derek Andrews	51	229	9:09.9	22:53/K	3:45.2	257	52:24.7	16.0MPH	0:55.2	268	30:50.6	6.42MPH	1:37:05.6
266	Liam Hon	33	64	7:24.5	18:30/K	2:19.1	353	8	13.6MPH	1:29.9	73	23:57.6	8.27MPH	1:37:05.9
267	Steve Enos	45	88	7:37.2	19:03/K	3:11.3	319	57:30.1	14.6MPH	1:12.1	186	27:39.0	7.16MPH	1:37:09.7
268	Kris Granstrom	40	220	9:02.8	22:35/K	1:56.9	260	52:30.6	16.0MPH	0:46.1	308	32:58.4	6.01MPH	1:37:14.8

269	Renee Warrick Karrn/Kim/Mike	29	339	2	28:55/K	1:42.7	291	54:55.5	15.3MPH	0:46.3	203	28:24.4	6.97MPH	1:37:23.1
270	Pick Up The Pace	0	204	8:50.6	22:05/K	0:47.6	300	55:41.2	15.1MPH	0:45.0	277	31:21.6	6.32MPH	1:37:26.0
271	Laurin Hammond	20	103	7:44.8	19:20/K	2:41.5	307	56:16.6	14.9MPH	1:06.2	243	29:57.5	6.61MPH	1:37:46.6
272	Jim Permann	47	118	7:50.4	19:35/K	4:33.9	180	48:37.7	17.3MPH	2:48.6	323	34:03.8	5.81MPH	1:37:54.4
273	Bridget Dick	34	180	8:32.0	21:20/K	2:04.5	303	55:51.9	15.0MPH	0:55.5	260	30:30.9	6.49MPH	1:37:54.8
274	Rory Siedler	25	154	8:13.5	20:33/K	4:28.7	297	55:17.8	15.2MPH	0:59.4	227	29:16.2	6.77MPH	1:38:15.6
275	Darcy Parker	48	212	8:55.2	22:18/K	3:00.8	280	53:57.7	15.6MPH	2:17.1	249	30:05.3	6.58MPH	1:38:16.1
276	Jan Griffith	48	5		0:00/K	11:44.0	243	51:46.9	16.2MPH	1:23.4	312	33:25.2	5.93MPH	1:38:19.5
277	Christine Emswiler	32	261	9:39.6	24:08/K	2:18.3	235	51:10.6	16.4MPH	0:51.6	330	34:24.5	5.76MPH	1:38:24.6
278	Janet Hominda	50	265	9:41.3	24:13/K	1:57.9	250	51:59.0	16.2MPH	1:34.1	310	33:12.6	5.96MPH	1:38:24.9
279	Dave Wilson	0	358	9	31:08/K	3:04.6	302	55:50.2	15.0MPH	1:13.4	127	25:50.9	7.66MPH	1:38:27.0
280	Kristin Kennedy	26	141	8:05.4	20:13/K	3:25.6	299	55:29.2	15.1MPH	0:52.0	263	30:37.7	6.47MPH	1:38:29.9
281	Suzy Cornell	43	340	7	28:55/K	5:38.9	221	50:33.4	16.6MPH	3:31.4	165	27:13.9	7.27MPH	1:38:32.3
282	Chad Richardson	38	314	3	26:53/K	5:16.1	225	50:41.3	16.6MPH	2:29.3	237	29:40.0	6.67MPH	1:38:52.0
283	Anne Ensminger	38	289	8	25:15/K	4:01.0	219	50:28.1	16.6MPH	2:18.2	285	31:59.5	6.19MPH	1:38:53.6
284	Roberta McMichael	38	290	5	25:18/K	3:56.5	220	50:30.8	16.6MPH		328	34:20.2	5.77MPH	1:38:55.0
285	Joanna Gillie	27	301	8	25:45/K	2:18.6	246	51:53.1	16.2MPH	1:59.2	296	32:27.8	6.10MPH	1:38:57.5
286	Taryn Clark	19	211	8:54.8	22:15/K	2:34.7	308	56:34.5	14.8MPH	0:49.0	252	30:11.9	6.56MPH	1:39:04.9
287	Vinette Tichi	58	317	2	27:00/K	1:55.0	259	52:29.2	16.0MPH		325	34:13.9	5.79MPH	1:39:26.3
288	Ellen Kaje	36	165	8:20.4	20:50/K	2:22.0	286	54:30.9	15.4MPH	1:27.9	306	32:56.3	6.01MPH	1:39:37.5
289	Sarah Pollari	31	260	9:39.2	24:08/K	3:17.8	162	47:57.3	17.5MPH	2:04.4	347	36:41.8	5.40MPH	1:39:40.5
290	Melissa Atkins	48	214	8:55.5	22:18/K					7	261	30:32.5	6.48MPH	1:39:51.7
291	Tracy Harris	32	262	9:40.0	24:10/K	2:03.4	293	55:07.2	15.2MPH	1:29.6	281	31:34.4	6.27MPH	1:39:54.6
292	Lisa Smith	38	253	9:37.1	24:03/K	3:59.7	236	51:14.0	16.4MPH	1:46.7	313	33:27.2	5.92MPH	1:40:04.7
293	Kimberly Sheely	37	219	9:01.9	22:33/K	3:41.0	289	54:41.0	15.4MPH	1:10.4	283	31:49.6	6.22MPH	1:40:23.9
294	Lisa Rooney	26	338	3	28:53/K	3:18.6	311	56:41.6	14.8MPH	1:15.7	185	27:36.0	7.17MPH	1:40:25.2
295	Bridget Magwood Kim/Kim/Sheila	40	175	8:26.2	21:05/K	3:36.8	215	50:18.2	16.7MPH	3:09.9	336	35:12.8	5.63MPH	1:40:43.9
296	three hot chicks	0	330	9	27:50/K	0:40.5	330	58:45.7	14.3MPH	0:37.1	244	29:59.2	6.60MPH	1:41:11.4
297	Dyan Colven	51	207	8:52.6	22:10/K	4:00.0	338	59:31.5	14.1MPH	1:11.4	187	27:41.7	7.15MPH	1:41:17.2
298	Katie Farmer	25	143	8:08.1	20:20/K	2:06.2	306	56:09.3	15.0MPH	0:58.9	320	33:57.9	5.83MPH	1:41:20.4
299	Mary Robbers	45	304	5	26:18/K	2:53.2	336	59:19.8	14.2MPH	1:20.3	168	27:15.7	7.27MPH	1:41:20.5
300	Rachael Ramey	35	120	7:51.8	19:38/K	3:41.3	310	56:36.8	14.8MPH	1:03.6	289	32:11.2	6.15MPH	1:41:24.7
301	Gizela Berreth	32	342	6	29:15/K	2:27.3	316	57:10.1	14.7MPH	0:54.1	226	29:14.3	6.77MPH	1:41:28.4
302	Sonya Poland	25	191	8:41.4	21:43/K	2:58.1	320	57:40.5	14.6MPH	2:06.1	254	30:12.6	6.56MPH	1:41:38.7
303	Bob King	48	371	5	34:28/K	4:05.4	279	53:53.8	15.6MPH	1:40.8	202	28:20.1	6.99MPH	1:41:47.6
304	Adria Singer	32	316	7	26:58/K	2:31.7	304	55:56.0	15.0MPH	2:03.1	262	30:34.2	6.48MPH	1:41:52.7
305	Heather Woloshyn	44	302	8	26:08/K						397	8	2.16MPH	1:41:57.6
306	Jenna Arnaiz	34	244	9:24.2	23:30/K	3:12.4	290	54:49.4	15.3MPH	1:06.6	314	33:29.3	5.91MPH	1:42:01.9
307	Debra D'Acquisto	51	200	8:48.4	22:00/K	3:19.4	305	55:57.9	15.0MPH	1:35.7	295	32:23.8	6.11MPH	1:42:05.2
308	Sean Day	39	292	7	25:23/K	3:22.1	340	59:53.0	14.0MPH	1:41.6	179	27:29.4	7.20MPH	1:42:35.8
309	Bob Smith	42	347	2	29:33/K	3:19.0	157	47:45.7	17.6MPH	1:23.6	361	38:21.0	5.16MPH	1:42:38.5
310	Alex Golan	38	247	9:25.0	23:33/K	2:40.2	335	59:18.2	14.2MPH		274	31:16.1	6.33MPH	1:42:39.5
311	Paula Emerick	37	113	7:47.7	19:28/K	2:52.6	228	50:48.6	16.5MPH	1:42.7	367	39:44.1	4.98MPH	1:42:55.7
312	Eric Hartmann	40	122	7:53.5	19:43/K	5:08.2	343	5	14.0MPH	1:06.9	222	29:12.1	6.78MPH	1:43:29.2
313	Jennifer Steinbuch	33	352	2	30:20/K	3:17.2	295	55:08.2	15.2MPH	1:49.0	271	31:08.1	6.36MPH	1:43:30.7
314	Melissa Vrbanac	51	129	7:59.9	19:58/K	2:57.7	292	55:06.6	15.2MPH	1:56.2	338	35:30.6	5.58MPH	1:43:31.0
315	Walt Hickey	53	156	8:14.0	20:35/K	3:03.2	281	53:58.5	15.6MPH	1:11.0	350	37:31.0	5.28MPH	1:43:57.7
316	Paul Weigel	37	287	7	25:13/K	3:24.6	272	53:14.9	15.8MPH	2:27.9	333	35:08.6	5.64MPH	1:44:21.7
317	Rebecca Relyea	35	279	9:52.4	24:40/K	2:20.7	327	58:29.5	14.4MPH	1:32.5	298	32:39.3	6.06MPH	1:44:54.4
318	Jen Fleming	34	264	9:41.3	24:13/K	4:24.7	309	56:34.5	14.8MPH	1:48.1	307	32:58.2	6.01MPH	1:45:26.8
319	Bart Maas	47	315	7	26:53/K	5:21.1	172	48:12.3	17.4MPH	2:01.5	364	39:06.3	5.06MPH	1:45:26.9
320	Ashley Carlson	27	172	8:24.6	21:00/K	2:48.8	284	54:18.7	15.5MPH	1:54.3	357	38:03.1	5.20MPH	1:45:29.5
321	Brittany Walters	18	362	3	31:50/K	2:34.8	301	55:41.2	15.1MPH	0:48.1	319	33:54.5	5.84MPH	1:45:42.9
322	Stephanie Hutchinson	41	306	4	26:28/K	2:20.4	270	52:58.5	15.9MPH	2:01.3	354	37:49.7	5.24MPH	1:45:45.3
323	Richelle Nordeen	27	334	2	28:25/K	3:31.7	333	59:10.3	14.2MPH	1:02.2	264	30:39.0	6.46MPH	1:45:45.4
324	Olympia Granger	33	364	6	32:00/K	2:09.7	248	51:54.1	16.2MPH	1:42.9	351	37:31.6	5.28MPH	1:46:06.9
325	Deb Mckinney	54	327	1	27:28/K	3:26.2	271	53:10.3	15.8MPH	2:43.5	341	35:55.0	5.51MPH	1:46:14.1

326	Barbara Selfridge	55	284	9:58.4	24:55/K	4:04.4	314	56:50.2	14.8MPH	4:02.7	279	31:26.5	6.30MPH	1:46:22.2
327	Guillermo Romano	45	325	5	27:23/K	4:38.7	334	59:13.3	14.2MPH	1:17.3	255	30:16.7	6.54MPH	1:46:23.5
328	Ann Sloan	38	374	5	36:00/K	2:59.2	227	50:47.4	16.5MPH	1:34.9	348	36:56.7	5.36MPH	1:46:42.7
329	Mary Brillault	40	372	1	34:48/K	3:05.1	285	54:20.3	15.5MPH	2:00.4	315	33:34.3	5.90MPH	1:46:55.2
330	Deanna Freeman	50	368	3	32:53/K	3:46.5	216	50:18.5	16.7MPH	3:31.3	343	36:09.7	5.48MPH	1:46:55.3
331	Barbara Klevgaard	42	293	7	25:25/K	2:54.5	357	3	13.5MPH	1:25.6	251	30:09.1	6.57MPH	1:46:57.2
332	Tina Drain	51	370	2	33:15/K	3:17.6	341	59:53.9	14.0MPH	1:09.8	236	29:36.8	6.69MPH	1:47:16.3
333	Chloe Slichter	22	242	9:22.4	23:25/K	3:26.1	298	55:25.6	15.2MPH	1:12.5	362	38:23.2	5.16MPH	1:47:49.8
334	Russell Olson	54	379	3	37:13/K	3:52.5	294	55:08.1	15.2MPH	1:32.1	297	32:38.9	6.07MPH	1:48:04.9
335	Dylan Rathkamp	12	275	9:48.7	24:30/K	3:48.7	345	8	13.8MPH	0:58.9	301	32:48.7	6.04MPH	1:48:12.8
336	Tamsin Sarich	37	4	0:00/K	12:11.3	239	51:26.0	16.3MPH	2:46.4	376	41:52.4	4.73MPH	1:48:16.1	
337	Laura Saganic	25	142	8:06.2	20:15/K	3:30.3	365	1	12.7MPH	0:58.0	246	30:00.6	6.60MPH	1:48:29.2
338	Olga Spaic	36	308	9	26:38/K	2:04.4	296	55:16.4	15.2MPH	1:48.0	363	38:41.2	5.12MPH	1:48:29.9
339	Wendy Darcy	36	341	5	29:15/K	4:31.5	324	58:01.8	14.5MPH	1:26.5	303	32:49.3	6.03MPH	1:48:31.6
340	Julie Guest	31	185	8:37.5	21:33/K	4:05.4	325	58:19.1	14.4MPH	1:39.0	342	36:01.9	5.50MPH	1:48:42.9
341	Bill Foreman	40	295	3	25:30/K	4:54.5	332	59:07.2	14.2MPH	0:51.9	318	33:41.3	5.88MPH	1:48:47.2
342	Kimberly Jones	27	377	7	36:43/K	3:49.9	318	57:13.4	14.7MPH	1:45.7	275	31:18.3	6.33MPH	1:48:49.0
343	Mary K Koon	50	349	2	29:50/K	2:48.1	322	57:52.8	14.5MPH	2:03.7	331	34:24.7	5.76MPH	1:49:05.5
344	Julie Barber	51	326	1	27:25/K	4:42.1	321	57:48.8	14.5MPH	1:38.9	329	34:21.3	5.76MPH	1:49:29.2
345	David Couvrette	20	201	8:48.5	22:00/K	1:59.9	375	4	11.2MPH		76	23:59.4	8.26MPH	1:49:33.2
346	Audrey Hudgins	41	297	6	25:35/K	7:48.1	313	56:48.2	14.8MPH	2:26.9	292	32:16.8	6.14MPH	1:49:34.6
347	Shoshauna Mohlman	31	318	2	27:03/K	3:32.8	342	9	14.0MPH	1:32.5	317	33:40.3	5.88MPH	1:49:37.7
348	Cherie Williams	36	361	0	31:43/K	3:59.1	315	57:05.2	14.7MPH	1:10.6	332	34:54.2	5.67MPH	1:49:50.1
349	Tifin Kidder	25	239	9:19.7	23:18/K	4:09.1	339	59:41.1	14.1MPH	2:48.4	322	34:01.8	5.82MPH	1:50:00.1
350	Christi Spencer	52	354	2	30:25/K	3:00.5	326	58:29.4	14.4MPH	2:08.3	324	34:12.9	5.79MPH	1:50:01.3
351	Bonnie Patey	51	307	7	26:38/K	4:28.5	328	58:39.8	14.3MPH	2:01.2	327	34:17.2	5.78MPH	1:50:06.4
352	Susan Thordarason	39	209	8:54.0	22:15/K	4:28.1	288	54:39.3	15.4MPH	4:34.6	360	38:15.9	5.18MPH	1:50:51.9
353	Chuck Cathey	53	127	7:58.9	19:55/K	1:32.2	378	8	10.7MPH	0:45.5	34	22:31.1	8.79MPH	1:51:30.5
354	Julianne Mitchell	45	160	8:17.4	20:43/K	3:40.2	312	56:46.7	14.8MPH	1:03.1	377	41:53.0	4.73MPH	1:51:40.4
355	Cathy Bustad	42	313	9	26:50/K	2:57.0	349	1	13.7MPH	0:55.9	345	36:32.0	5.42MPH	1:52:24.9
356	Alexandra Clark	48	388	4	44:10/K		1	3:12.9	263MPH		398	5	2.06MPH	1:53:46.9
357	Andrew Golan	40	369	5	32:58/K	4:21.8	282	54:03.0	15.5MPH	1:22.8	373	41:17.5	4.80MPH	1:54:16.6
358	Suzanne Tidwell	37	373	0	35:38/K	2:22.7	331	58:47.3	14.3MPH		365	39:20.5	5.03MPH	1:54:45.5
359	Cindy Price	36	387	2	43:35/K	4:27.9	337	59:28.3	14.1MPH	1:39.1	286	31:59.5	6.19MPH	1:55:01.0
360	Misha Henshaw	41					368	5	12.4MPH	1:58.9	383	45:32.4	4.35MPH	1:55:01.8
361	David Bowhall	35	353	9	30:20/K	3:26.2	360	7	13.3MPH	1:00.1	339	35:36.6	5.56MPH	1:55:19.5
362	Leslie Hayton	46	351	5	30:10/K	4:58.8	361	7	13.0MPH	1:43.8	299	32:40.3	6.06MPH	1:56:07.1
363	Brian Hodges	37	286	6	25:10/K	9:38.8	354	7	13.6MPH	2:24.7	300	32:47.2	6.04MPH	1:56:51.0
364	Carl Huber	38	386	9	42:28/K	3:36.5	348	8	13.8MPH	2:25.5	304	32:51.0	6.03MPH	1:56:53.7
365	Lisa Suarez	34	363	6	31:58/K	2:57.9	366	3	12.6MPH	1:22.1	316	33:40.2	5.88MPH	1:57:28.1
366	Kelly Whitehill	36	320	2	27:05/K	3:47.9	350	1	13.6MPH	3:23.4	355	37:51.7	5.23MPH	1:57:28.3
367	Michelle Walters	39	331	4	28:00/K	4:50.1	346	1	13.8MPH	4:14.5	346	36:36.9	5.41MPH	1:57:46.0
368	Kate Tomlin	45	344	5	29:23/K	5:15.2	359	9	13.4MPH	2:40.2	337	35:24.7	5.59MPH	1:57:49.5
369	Stacie Fortiner	34	278	9:52.3	24:40/K	2:26.3	351	6	13.6MPH	2:13.0	374	41:34.9	4.76MPH	1:57:55.1
370	Kevin Brown	21	385	9	40:38/K	4:35.2	362	0	12.9MPH	1:43.1	248	30:03.3	6.59MPH	1:57:56.5
371	Cari Lee	37	345	0	29:25/K	5:03.8	369	5	12.4MPH	1:35.3	282	31:38.2	6.26MPH	1:57:57.8
372	Cherie Megrn	40	346	4	29:28/K	2:55.5	355	6	13.5MPH	1:23.5	369	39:53.1	4.96MPH	1:58:04.1
373	Griffin Haddix	37	383	5	40:08/K	3:45.6	358	8	13.4MPH	2:52.8	302	32:48.8	6.04MPH	1:58:08.5
374	Travis Henderson	34	376	1	36:38/K	3:26.6	352	2	13.6MPH	1:02.3	349	37:13.7	5.32MPH	1:58:11.9
375	Susan Ardissono	49	348	3	29:33/K	4:44.3	347	6	13.8MPH	1:11.6	370	40:23.8	4.90MPH	1:59:08.6
376	Rachel Ingle	33	381	3	38:38/K	4:11.5	317	57:10.5	14.7MPH	1:48.6	372	40:48.4	4.85MPH	1:59:26.3
377	Jillian Eidinger	21			14:36.8		364	4	12.8MPH	2:36.2	352	37:42.8	5.25MPH	2:00:29.2
378	Thanh Ton	34	333	6	28:15/K	4:09.3	367	2	12.5MPH	1:50.7	344	36:31.3	5.42MPH	2:00:49.1
379	Heather Rogers	30	282	9:56.0	24:50/K	3:22.4	344	8	14.0MPH		386	47:34.0	4.16MPH	2:01:02.2
380	Celia Jensen	53	324	7	27:20/K	5:01.6	356	5	13.5MPH	1:51.1	375	41:47.9	4.74MPH	2:01:49.8
381	Mary Vandehey	39	305	0	26:25/K	2:58.8	370	2	12.3MPH	1:15.7	371	40:44.3	4.86MPH	2:03:43.0
382	Rebecca Evans	42	375	5	36:10/K	5:56.3	323	57:59.3	14.5MPH	4:06.1	378	42:19.5	4.68MPH	2:04:49.7

383	Renee Knollman	29	357	4	31:05/K	5:12.0	363	0	12.8MPH	2:00.9	368	39:44.1	4.98MPH	2:04:50.4
384	Ryan Ellis	31	343	4	29:18/K	16:37.2	217	50:20.7	16.7MPH	8:55.6	358	38:14.4	5.18MPH	2:05:51.3
385	Sharon Borough	44	380	4	37:58/K	4:46.5	329	58:39.8	14.3MPH	3:25.0	379	44:01.3	4.50MPH	2:06:04.0
386	Derek Gutz	30	240	9:20.8	23:20/K						399	9	1.69MPH	2:06:16.7
387	Brady Collins	38	236	9:17.8	23:13/K	22:04.9	287	54:36.5	15.4MPH	4:38.0	359	38:15.0	5.18MPH	2:08:52.2
388	Earl Ley	63	382	2	39:18/K	14:10.2	266	52:44.0	15.9MPH	11:01.1	356	37:55.4	5.22MPH	2:11:33.9
389	Erin Madden	29	350	8	29:58/K	2:19.4	374	8	11.5MPH	1:21.5	385	46:24.0	4.27MPH	2:15:18.5
390	Neil Golan	37	356	2	30:40/K	5:24.1	373	0	11.5MPH	1:32.5	380	44:05.1	4.49MPH	2:16:29.9
391	Nicola Phillips	40	359	1	31:18/K	5:11.9	371	0	11.8MPH	4:16.9	381	45:09.9	4.39MPH	2:18:19.8
392	Jeanine Granstrom	41	378	7	36:55/K	5:59.4	377	2	11.0MPH	1:53.1	366	39:21.5	5.03MPH	2:18:20.9
393	Chris Graff	29	335	4	28:28/K	3:26.5	376	4	11.2MPH	1:19.9	387	50:49.5	3.90MPH	2:21:48.7
394	Jennifer Geise	28	322	7	27:13/K	4:47.5	372	2	11.5MPH	2:03.7	388	51:03.5	3.88MPH	2:21:56.6
395	Troy Maas	43	367	0	32:48/K	4:05.8	379	3	10.1MPH	2:19.0	384	45:56.0	4.31MPH	2:28:55.1
396	Hang Ly	35	389	8	50:28/K		3	8:46.5	95.8MPH	2	382	45:21.2	4.37MPH	2:35:29.7
397	Kathy Mier	52	384	2	40:15/K		2	4:45.5	177MPH	9	392	2	3.27MPH	2:42:23.8
398	Janet Duggy-Anderson	38	202	8:48.8	22:00/K		4	18:01.6	46.6MPH	3	389	56:42.0	3.49MPH	2:44:28.7
399	Lynn Root	20	128	7:59.9	19:58/K	4:16.4	380	0	8.54MPH	1:18.9	390	57:25.4	3.45MPH	2:49:21.6
DNF	Roy Colven	46				9:22.2	19	40:01.1	21.0MPH					
DNF	Jody Hardoby	37	312	9	26:50/K	4:35.2								
DNF	Susie Beach	45	257	9:38.5	24:05/K	2:41.4								